



# Kalebakalang ga ke bone Mmagolo le Ragolo?

Laura Harvey  
(Translated into Sepedi)




Go swanetši o be o  
maketse gore go diragang  
Sekolo se tswaletšwe...  
Mmeleng go homotše...  
...koko le rakgolo ba ele kae?





Bona kokwana hloko ye e ya  
dikologa, bjalo ka sehuba goba  
mokomane,  
O ka re dira gore re fishe, gape le  
go nyaka go gohlola.  
Ga go hlokege gore o tswenyege  
ka go bane o tla phela ga botse,  
ge o ekwa o sa phelega,  
O tlabana kaone ge nako entše e ya





Bothata ka coronavirus  
(leina la kokwanahloko),  
Ke gore go bothata go  
batho bao re ba ratago,  
Gape o seke wa tšhoga go  
bane batho ba bantši ba ba  
kaone,  
Fela re hloka go ba  
hlokomela le gore re  
šomišane mmogo.



Kokwana hloko e kemoradiya mme  
e fetela go tloga mothong o  
mongwe goya go o monwe,  
Fela go nale dilo tse dintši tšeo re  
ka di dirago gore dilo di seke tša  
befa.

Bjalo ka go hlapa diatla re bala go  
fihla go masome a mabedi...  
Ge ele sesepa ka bo e kokobetso  
dira gore o berekiša se sentši.



“U šegofatšwe”!



Ge o gohlola go ba o thimola,  
berekitsa pampiri ya ntloaneng.  
Go ba o tswalela ka sejabana sa  
gago, re tlare “o šegofatšege”  
Fela ntho e bose ye o ka e  
dirang go fediša kokwana hloko,  
Ke go emisa go etela ba e ba  
amang kudu.

Ka tsela yeo re a tseba gore  
batla dula ba bolokegile,  
Thibela kokwana hloko ye ka go  
emisa go ya ma felong a go  
fapafapana.

Se ke sa nakwana, gomme se ka  
se be gona go ya go yile,  
Ka gona, a re lebeleleng Nakong  
ye re tla kopanang gape bohle





Dumela  
gape!



Empa ga jwale re ka hwetša  
tsela tša go fapanafana tša go  
boledišana,  
Reka bolela mogaleng mabapi le  
letšatši la rena,  
Re ka bonana ka video ya  
mogala,  
Me ra abelana di teragalo tša  
reana tše kgolo le tše nyane





Go tla ba boima gore re ka  
se dule mmogo ra bapala,  
Goba go dula le ba lelapa go  
swana le mmetheng.  
E hlonamisa koko le ragolo,  
Ntho e boima le go feta ke  
gore ga ba go bone

Kokwana hloko  
e fedile



Ba go rata kudu, gomme  
batla leta le tšatši,  
Ge re tla kwa TV gore  
kokwana hloko e fedile.  
Fela ga jwale, a re tšweleleng  
pele go dira tšohle matleng  
a rena gore re gopole....



TSWELAPELE O HLAPE  
MATSOGO A GAGO

